

# 152 Wòe Nye Míafe Iñusé Kple Mókpókpó

(Lododowo 14:26)

The musical score consists of six staves of music in common time (indicated by '4'). The key signature varies throughout the piece. The lyrics are provided in Yoruba and English below each staff.

**Staff 1:** Key signature changes from C major to F major to G major to C major to G major. The lyrics are:

Oo Ye - ho - wa, è - na mō - kpo - kpo  
Oo Ye - ho - wa, na dzi bli - bo si xō ma -

**Staff 2:** Key signature changes from Am to F major to Gsus4 to G major to C major to F major. The lyrics are:

a - si a - de mí. E - nye mō - kpo - kpo va -  
ŋlō wò be o mí. Wòe faa 'kō na mí. le

**Staff 3:** Key signature changes from G major to Am to F major to Dm to Gsus4 to G major. The lyrics are:

vā si naa dži - dzō va - vā mí. Ke mía -  
mía - fe xa - xa - wo ka - tā me. Nya - te -

**Staff 4:** Key signature changes from C major to F major to G major to C major to Am to F major. The lyrics are:

fe dži - ma - di - tsí - tsí - wo wō - ne be vō - vō dōa  
fe nya sia doa jnú - sē mí. E - dea dzo ye - ye mía

**Staff 5:** Key signature changes from Gsus4 to G major to C major to F major to G major to Am. The lyrics are:

mí. E - ye mō - kpo - kpo la fe dzo nōa -  
me. E - na - na - dzi - de - fo mí be mía -

**Staff 6:** Key signature changes from F major to Dm to E7sus4 to E7 Haxe to Am to C major. The lyrics are:

tsi - tsim le mía me. Wò koe nye mía - fe jnú - sē, kple  
dje gbe - fā wò jnō. Haxe

**Staff 7:** Key signature changes from F major to Dm to Am. The lyrics are:

mō - kpo - kpo. Wòe naa nu sia nu si hiā

*Wòe Nye Miafe Iusē Kple Miafe Mɔkpɔkpɔ*

Music notation for the first line of the hymn. The key signature is B-flat major (B-flat, F, Gsus4). The lyrics are: mí. Ta mía - tsɔ dzi - noa - me - fo a - dè gbe - fā, 'la - . The melody consists of eighth and sixteenth notes.

Music notation for the second line of the hymn. The key signature changes to C major. The lyrics are: be ñu - wòe míe - doa ñu do. The melody consists of eighth and sixteenth notes.